



E-AUKCIJA

KRATKO UPUTSTVO ZA NOVE FUNKCIONALNOSTI

Za ponuđače i ugovorne organe

Uputstvo sadrži pregled novih funkcionalnosti na portalu javnih nabavki BiH koje obuhvata novi "Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH, broj 80/23)"

Sadržaj

1.	UGOVORNI ORGANI.....	3
1.1.	Poništenje ili poništenje i ponovno zakazivanje e-aukcije	3
1.2.	Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije	4
1.3.	Pojašnjenje zahtjeva	5
2.	PONUĐAČI.....	7
2.1.	Obavještavanje o zakazanoj e-aukciji.....	7
2.2.	Pristup započetoj e-aukciji.....	8
2.3.	Podnošenje ponude u e-aukciji – kriterij za dodjelu „Najniža cijena“	9
2.4.	Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije	10
2.5.	Pojašnjenje zahtjeva	12




1. UGOVORNI ORGANI

1.1. Poništenje ili poništenje i ponovno zakazivanje e-aukcije

Ugovorni organ poništava održanu e-aukciju ili poništava i ponovo zakazuju e-aukciju. E-aukcija se poništava ili poništava i ponovo zakazuje u opciji:

1. „Izmjena“ (na odabranom postupku)
2. „Predmet nabavke“
3. „Lotovi“, zatim „Izmjena“ (na odabranom lotu ukoliko je postupak podjeljen na lotove)
4. „Aukcija“
5. „Izmjena“ (na završenoj e-aukciji)
6. „Poništi e-aukciju“ **slika 1.**
7. „Razlog poništenja“ (u slučaju odabira razloga poništenja „Drugih opravdani slučajevi“ potrebno je upisati obrazloženje) **slika 2.**
8. „Snimiti“

Nakon snimanja podataka iz koraka 7. aukcija prelazi u status „**Poništena**“. Ugovorni organ sada može izmjeniti statuse ponuda ili dodati ponuđače. U slučaju ponovnog zakazivanja e-aukcije ugovorni organ ponovo zakazuje e-aukciju u opciji „**Kreiraj**“ poslije koraka 8.



Slika 1. Poništavanje e-aukcije

Poništenje

Razlog poništenja:

Obrazloženje:

Odustati

Snimiti

Slika 2. Unos razloga poništenja

1.2. Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije

Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je odgovorna Agencija podnosi se putem sistema e-nabavke. Zahtjev mogu uputiti ugovorni organi i ponuđači koji su učestvovali u e-aukciji. Zahtjev se podnosi u opciji:

1. „Izmjena“ (korak 5. iz obrazloženja poništenja ili poništenja i ponovnog zakazivanje e-aukcije)
2. „Zahtjevi“ **slika 1.**
3. „Kreiraj“
4. Napisati opis problema (priložiti dokument u opciji „Dodaj datotoke“ – optionalno)
5. „Snimiti“ **slika 3.**
6. „Podnijeti“ **slika 4.**

Agencija najkasnije u roku od 7 dana odlučuje po zahtjevu i o tome obavještava podnosioca zahtjeva putem sistema e-nabavke. Agencija ponovno zakazuje e-Aukciju u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna, a uslijed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-Aukcije, prekida e-Aukcije u toku, neisporučivanja sistemske notifikacije o zakazivanju e-Aukcije ili drugih tehničkih problema koji utiču na ispravan tok i završetak e-Aukcije.

Ugovorni organ nakon slanja zahtjeva ima mogućnost pregleda stausa zahtjeva. Zahtjev može imati jedan od tri sljedeća statusa:

1. Podnesen (Zahtjev podnesen)
2. Prihvaćen (Agencija je odobrila zahtjev)
3. Odbijen (Agencija je odbila zahtjev)

Zahtjev se može povući u opciji „Zahtjevi“ zatim „Pogledaj“ zatim „Povući“ dok je u statusu „Podnesen“ **slika 5 i 7.**


Ugovorni organ ima mogućnost pregleda zahtjeva koji su uputili ponuđači. Ugovorni organ se obavještava putem sistemske notifikacije ukoliko ponuđač podnese zahtjev.

Zahtjev za ponovnim zakazivanjem aukcije


Opis: U toku e-aukcije desio se problem...

+ Dodaj datoteke...

Odustati Snimiti



Slika 3. Unos i snimanje obrazloženja



Slika 4. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi za ponovnim zakazivanjem aukcije

Pomoć Kreiraj

Pretraga po statusu

Status	Podnesen	Povučen	Procesiran
Prihvaćen	27.12.2023 15:08		27.12.2023 15:18

Pogledaj

10 << < 1 > >>



Slika 5. Pregled statusa zahtjeva

1.3. Pojašnjenje zahtjeva

Agencija može tražiti pojašnjenje zahtjeva. Pojašnjenje zahtjeva se upućuje putem sistema e-nabavke u čemu se podnositelj zahtjeva obavještava putem sistemske notifikacije.

Pojašnjenje zahtjeva se dostavlja putem sistema e-nabavke u opciji:

1. „Aukcije“ (na predmetu nabavke ili lotu ako je postupak podjeljen na lotove)
2. „Izmjena“
3. „Zahtjevi“
4. „Pogledaj“
5. „Pojašnjenja“
6. „Pogledaj“
7. „Odgovor“

Nakon unosa pojašnjenja potrebno je snimiti odgovor. **Slika 6 i 7.**

Zahtjev za ponovnim zakazivanjem aukcije

Opis: U toku e-aukcije desio se problem....

Dokumenti:

Status: U rješavanju

Podnesen: 27.12.2023 15:00

Pomoć X

Povući

Pojašnjenja

Slika 6. Pojašnjenje zahtjeva

Upit i odgovori u vezi pojašnjenja zahtjeva

Pomoć X

Pojašnjenje zahtjeva

AJN BIH IZMJENA 28.12.2023 11:24

Poštovani,
molimo da detaljno obrazložite...

Odgovor

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE 28.12.2023 11:32

Pojašnjenje

Slika 7. Slanje pojašnjenja zahtjeva

2. PONUĐAČI

2.1. Obavještavanje o zakazanoj e-aukciji

Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistemske notifikacije o sljedećem:

- a) datumu i vremenu početka e-Aukcije,
- b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije,
- c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove,
- d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda,
- e) ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude,
- f) matematičkoj formuli koja se koristi u e-Aukciji kako bi se odredile automatske promjene u rangiranju na osnovu ponuđenih novih vrijednosti u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude.

Pregled sistemske notifikacije ponuđač može izvršiti u opciji „Notifikacije“ u gornjem meniu, a nakon što se prijavi u sistem. **Slika 8.**



Slika 8. Prijem sistemska notifikacije

Klikom na „Notifikacije“ otvara se pregled svih pristiglih notifikacija. Klikom na „Pogledaj“ otvara se sadržaj notifikacije. **Slika 9 i 10.**

The screenshot shows a table titled "Interne poruke" with three rows of data. The columns are: Naslov, Broj postupka, Broj lota, Novo, Primljeno, and Datum i vrijeme pregleda notifikacije. Each row has a "Pogledaj" button at the end. The first row is for "Ugovorni organ zakazao termin održavanja e-Aukcije" (434-7-1-2/23). The second row is for "Ugovorni organ zakazao termin održavanja e-Aukcije" (434-7-1-2/23). The third row is for "Izvještaj o toku i završetku e-Aukcije" (434-7-1-1/23).

Slika 9. Pregled sistemske notifikacije

Ugovorni organ zakazao termin održavanja e-Aukcije

Pomoć X

Ugovorni organ ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE, IDB/JIB: 4200782430002 je zakazao termin održavanja e-Aukcije za 25.12.2023 14:20 u postupku 434-7-1-2/23, 2, lot 2.

Ponuda ponuđača PONUĐAČ JEDAN, IDB/JIB: 4245001280004 je:

Cijena: 1,00 KM (bez PDV-a)

Pozicija: 1

Minimalno trajanje e-aukcije: 10 minuta


Operater koji će učestvovati u e-aukciji je: Ponuđač I
(Ukoliko želite napraviti promjenu operatera koji će učestvovati u e-aukciji to možete učiniti prije početka e-aukcije.)

OK

Slika 10. Sadržaj sistemske notifikacije

2.2. Pristup započetoj e-aukciji

Za pristup e-aukciji koja je počela potrebno je otvoriti opciju: „Aukcije“ zatim „U toku“ u meniju sa lijeve strane. **Slika 11.**



Slika 11. Pristup e-aukciji

Nakon toga se otvara forma e-aukcije. **Slika 12.**

Aukcije u toku: Veza sa serverom uspješno uspostavljena. %

434-7-1-3/23 (Lot: 3)	Detalji	Završava: 00:08:55	Vaša trenutna cijena je: 14.000,00								
Cijena	14.000,00	KM (bez PDV-a)	Stavi ponudu								
Nova cijena može biti u opsegu: 12.600,00 - 13.986,00 KM (bez PDV-a)											
Trenutni poredak: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Ponuda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>10000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>12000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>14000,00</td> </tr> </tbody> </table>				#	Ponuda	1.	10000,00	2.	12000,00	3.	14000,00
#	Ponuda										
1.	10000,00										
2.	12000,00										
3.	14000,00										

Slika 12. Forma e-aukcije

2.3. Podnošenje ponude u e-aukciji – kriterij za dodjelu „Najniža cijena“

- Svako snižavanje cijene ponude je moguće u rasponu od 0,1% do 10% od ponuđene cijene čime se omogućava nadmetanje za sve pozicije u e-aukciji.
- U slučaju kada postignuta cijena iznosi 1,00 KM ili manje, svako naredno snižavanje cijene moguće je u iznosu od 0,01 KM do 0,10 KM do kraja e-aukcije.
- Moguće je podnosititi više uzastopnih ponuda.
- Minimalna cijena koja se može postići u e-aukciji iznosi 0,01 KM.
- Ponuđač ne može podnijeti cijenu koju je već ponuđena.
- Ponuđač ne može podnijeti novu ponudu ukoliko je na vodećoj poziciji, osim u slučaju ako je u mogućnosti ponuditi minimalnu cijenu u iznosu 0,01 KM ili dijeli poziciju 1. sa drugim ponuđačima.

Prikaz opsega sa pozicije 1. i 3. **Slika 13. i 14.**

Aukcije u toku: Veza sa serverom uspješno uspostavljena. %

434-7-1-3/23 (Lot: 3)	Detalji	Završava: 00:03:41	Vaša trenutna cijena je: 10.000,00								
Cijena	10.000,00	KM (bez PDV-a)	Stavi ponudu								
Nova cijena može biti u opsegu: 9.000,00 - 9.990,00 KM (bez PDV-a)											
Trenutni poredak: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Ponuda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>10000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>12000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>12600,00</td> </tr> </tbody> </table>				#	Ponuda	1.	10000,00	2.	12000,00	3.	12600,00
#	Ponuda										
1.	10000,00										
2.	12000,00										
3.	12600,00										

Slika 13. Izračun opsega na 10.000 KM

Aukcije u toku: Veza sa serverom uspješno uspostavljena. ☺

434-7-1-3/23 (Lot: 3)	Detalji	Završava: 00:05:27	Vaša trenutna cijena je: 12600,00								
Cijena	12.600,00	KM (bez PDV-a)	Stavi ponudu								
Nova cijena može biti u opsegu: 11340,00 - 12587,40 KM (bez PDV-a)			Trenutni poredak:								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Ponuda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>10000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>12000,00</td> </tr> <tr style="background-color: #ffffcc;"> <td>3.</td> <td>12600,00</td> </tr> </tbody> </table>	#	Ponuda	1.	10000,00	2.	12000,00	3.	12600,00
#	Ponuda										
1.	10000,00										
2.	12000,00										
3.	12600,00										

Slika 14. Izračun opsega na iznos 12.600 KM

Prikaz pomjeranja sa pozicije 3. na poziciju 2. **Slika 15.**

Aukcije u toku: Veza sa serverom uspješno uspostavljena. ☺

434-7-1-3/23 (Lot: 3)	Detalji	Završava: 00:02:27	Vaša trenutna cijena je: 11340,00								
Cijena	11.340,00	KM (bez PDV-a)	Stavi ponudu								
Nova cijena može biti u opsegu: 10206,00 - 11328,66 KM (bez PDV-a)			Trenutni poredak:								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Ponuda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>10000,00</td> </tr> <tr style="background-color: #ffffcc;"> <td>2.</td> <td>11340,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>12000,00</td> </tr> </tbody> </table>	#	Ponuda	1.	10000,00	2.	11340,00	3.	12000,00
#	Ponuda										
1.	10000,00										
2.	11340,00										
3.	12000,00										

Slika 15. Takmičenje za sve pozicije

2.4. Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije

Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je odgovorna Agencija podnosi se putem sistema e-nabavke. Zahtjev mogu uputiti ugovorni organi i ponuđači koji su učestvovali u e-aukciji. Zahtjev se podnosi u opciji:

1. „Pretraga postupaka“
2. „Postupci“
3. „Pogledaj“
4. „Predmet nabavke“ ili „Lotovi“ ako je postupak podjeljen na lotove
5. „Aukcija“
6. „Pogledaj“
7. „Zahtjevi“
8. „Kreiraj „
9. Napisati opis problema (priložiti dokument u opciji „Dodaj datoteke“ – optionalno)
10. „Snimiti“ **slika. 16 i 17.**

Detalji aukcije

Pomoć 

Postupak

Broj postupka:	434-7-1-2/23
Naziv predmeta ugovora:	TEST AUKCIJA LOTOVI
Broj lota:	4
Naziv lota:	3

Izvještaj 

Zahtjevi 

Slika 16. Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije

Zahtjevi za ponovnim zakazivanjem aukcije

Pomoć 

Kreiraj 

Pretraga po statusu 

Podnesen	Povučen	Procesiran	Status
28.12.2023 10:59			Podnesen

 Pogledaj

10  << < 1 > >>

Slika 17. Kreiranje zahtjeva


Zahtjev za ponovnim zakazivanjem aukcije

Opis: U toku e-aukcije desio se problem...

 Dodaj datoteke...

 Odustati  Snimiti

Slika 18. Slanje zahtjeva



Slika 19. Podnošenje zahtjeva


Agencija najkasnije u roku od 7 dana odlučuje po zahtjevu i o tome obavještava podnosioca zahtjeva putem sistema e-nabavke. Agencija ponovno zakazuje e-Aukciju u slučaju problema

koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna, a uslijed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-Aukcije, prekida e-Aukcije u toku, neisporučivanja sistemske notifikacije o zakazivanju e-Aukcije ili drugih tehničkih problema koji utiču na ispravan tok i završetak e-Aukcije.

Ponuđač nakon slanja zahtjeva ima mogućnost pregleda stausa zahtjeva. Zahtjev može imati jedan od tri sljedeća statusa:

4. Podnesen (Zahtjev podnesen)
5. Prihvaćen (Agencija je odobrila zahtjev)
6. Odbijen (Agencija je odbila zahtjev)

Zahtjev se može povući u opciji „Zahtjevi“ zatim „Pogledaj“ zatim „Povući“ dok je u statusu „Podnesen“ **Slika 20**



Slika 20. Pregled statusa zahtjeva

2.5. Pojašnjenje zahtjeva

Agencija može tražiti pojašnjenje zahtjeva. Pojašnjenje zahtjeva se upućuje putem sistema e-nabavke u čemu se podnositelj zahtjeva obavještava putem sistemske notifikacije.

Pojašnjenje zahtjeva se dostavlja putem sistema e-nabavke u opciji:

1. „Aukcije“ (na predmetu nabavke ili lotu ako je postupak podjeljen na lotove)
2. „Pogledaj“
3. „Zahtjevi“
4. „Pogledaj“
5. „Pojašnjenja“
6. „Pogledaj“
7. „Odgovor“

Nakon unosa pojašnjenja potrebno je snimiti odgovor. **Slika 21 i 22.**

Zahtjev za ponovnim zakazivanjem aukcije

Pomoć X

Opis: U toku e-aukcije desio se problem....

Dokumenti:

Status: U rješavanju

Podnesen: 27.12.2023 15:00

Povući

Pojašnjenja

Slika 21. Pojašnjenje zahtjeva

Upit i odgovori u vezi pojašnjenja zahtjeva

Pomoć X

Pojašnjenje zahtjeva

AJN BIH IZMJENA 28.12.2023 11:24

Poštovani,
molimo da detaljno obrazložite...

Odgovor

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE 28.12.2023 11:32

Pojašnjenje

Slika 22. Slanje pojašnjenja zahtjeva

Popis slika:

- Slika 1. Poništavanje e-aukcije
- Slika 2. Unos razloga poništenja
- Slika 3. Unos i snimanje obrazloženja
- Slika 4. Podnošenje zahtjeva
- Slika 5. Pregled statusa zahtjeva
- Slika 6. Pojašnjenje zahtjeva
- Slika 7. Slanje pojašnjenja zahtjeva
- Slika 8. Prijem sistemska notifikacije
- Slika 9. Pregled sistemske notifikacije
- Slika 10. Sadržaj sistemske notifikacije
- Slika 11. Pristup e-aukciji
- Slika 12. Forma e-aukcije
- Slika 13. Izračun opsega na 10.000 KM
- Slika 14. Izračun opsega na iznos 12.600 KM
- Slika 15. Takmičenje za sve pozicije
- Slika 16. Zahtjev za ponovno zakazivanje e-aukcije
- Slika 17. Kreiranje zahtjeva
- Slika 18. Slanje zahtjeva
- Slika 19. Podnošenje zahtjeva
- Slika 20. Pregled statusa zahtjeva
- Slika 21. Pojašnjenje zahtjeva
- Slika 22. Slanje pojašnjenja zahtjeva

S poštovanjem,

Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabavke

Maršala Tita 9a/I, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 251 591; Fax: +387 33 251 595
ejn@javnenabavke.gov.ba
www.javnenabavke.gov.ba

